




Macroeconomic Unit of the Governing Board of the Indirect Tax Authority

Oma Biltén



Uz ovaj broj

Visok porast naplaćenih prihoda od indirektnih poreza u maju dobar je signal da privreda BiH polako izlazi iz recesije. Posmatrano na razini pet mjeseci porast naplaćenih prihoda od 7,8% odgovara projekcijama naplate prihoda za 2010.godinu koje su osnov za izradu globalnog makroekonomskog okvira BiH. Međutim, dublja analiza strukture naplaćenih prihoda pokazuje da je porast prihoda rezultat promjene politike oporezivanja cigareta i naftnih derivata. Nakon što se odbije naplaćeni PDV na razliku u prihodima koja potiče od povećanih akciza na cigarete i namjenske putarine iz cijene naftnih derivata, može se zaključiti da je efekat porasta potrošnje i ekonomskih aktivnosti na prihode neznatan i, uglavnom, vezan za niže povrate PDV-a. Očekivano, dodatno oporezivanje je utjecalo na smanjenje registrirane potrošnje cigareta, a, u kombinaciji sa djelovanjem globalne krize na dohodak građana i rast privrede, i na smanjenje potrošnje derivata nafte. S obzirom na sporiji rast prihoda od indirektnih poreza aktivnosti fiskalnih vlasti u BiH trebaju se fokusirati na restrukturiranje rashoda, kako bi se stvorio prostor za finansiranje dugova po stand-by i ostalim aranžmanima. Međutim, ograničeni resursi ne moraju nužno ograničiti obim aktivnosti koje se finansiraju iz tih resursa. Studija ACIPS o finansijskim efektima javne uprave, koju smo prezentirali u posljednja dva broja biltena, je pokazala da je u uvjetima ograničenih resursa, tehničko-materijalnih, ljudskih i finansijskih, za aktivnosti javne uprave moguće postići bolje rezultate efektivnom alokacijom resursa, usmjeravajući ih na prepoznate prioritete, i njihovom efikasnjom upotrebom.

dr.sc. Dinka Antić
šef Odjeljenja

Sadržaj:

Naplata prihoda od indirektnih poreza: januar – maj 2010	2
Reforma javne uprave, pregled, efekti – II dio	8
Iz aktivnosti Odjeljenja	14
Konsolidovani izvještaji: JR, entiteti, I-V 2010.g.	16
Konsolidovani izvještaji: Kantoni	17


tehnička obrada : Sulejman Hasanović, IT saradnik

Naplata prihoda od indirektnih poreza: januar – maj 2010

(pripremila: dr.sc. Dinka Antić)

UKUPNI PRIHODI

Prema preliminarnom izvještaju UIO naplata prihoda u prvih pet mjeseci u odnosu na isto razdoblje 2009. je veća za 7,82%. Rast naplaćenih prihoda od indirektnih poreza u maju 2010. u odnosu na maj 2009. iznosi je 14,24%. U ukupne indirektne poreze uključeni su i prihodi od dodatne putarine i neusklađeni prihodi¹ u iznosu od 21,128 mil KM.




Grafikon 1

Kretanje prihoda od poreza na potrošnju pokazatelj je kretanja potrošnje i ekonomske aktivnosti. S obzirom da nije bilo promjena u politici PDV usporedbe naplate neto PDV-a u razdoblju 2007-2009 su najpouzdanije za procjene mogućeg oporavka potrošnje i rasta ekonomije BiH. Poredeći sa kretanjem kumulativa naplaćenih indirektnih poreza i neto PDV-a u odnosu na prvih pet mjeseci 2009.g. primjećujemo pozitivni trend i izlazak iz negativne zone (Grafikon 1). Iz usporedbe mjesecnih iznosa naplate prihoda date na Grafikonu 2 implicira da je negativna zona naplate prihoda od indirektnih poreza trajala pet kvartala. Započela je u četvrtom kvartalu 2008.g., eskalirala u prvoj polovini 2009.godine, da bi krajem godine došlo do zaustavljanja negativnog trenda i blagog oporavka. Ovaj šablon se podudara sa šablonom efekata krize u velikom broju zemalja svijeta.


Međutim, bez obzira na trend rasta osnovica za poređenje naplate prihoda (2009.g) je jako niska i ne osigurava potreban stepen pouzdanosti zaključka o postepenom oporavku potrošnje u BiH. Na Grafikonu 3 dana je usporedba kumulativne ukupne naplate i naplate PDV-a za pet mjeseci sa istim razdobljem 2007 i 2008.godine. Poredeći sa godinama koje su prethodile svjetskoj ekonomskoj krizi možemo zaključiti da je je tekuća naplata neto PDV-a iznad naplate u prvih pet mjeseci 2007.g., ali je još uvijek značajno ispod naplate u 2008.g. Porast naplate ukupnih indirektnih poreza u odnosu na 2007.g. nije mnogo viši od porasta neto PDV-a iz razloga što su efekti primjene novog Zakona o akcizama djelimično neutralizirani odlaganjem primjene

¹ Neusklađeni prihodi podrazumijevaju naplaćene prihode koji nisu mogli biti „upareni“ sa odgovarajućim prijavama i deklaracijama koje su evidentirane u ostalim modulima IT sistema UIO (PDV, trošarine,...).

Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa EU sve do 1.7.2008., što je donijelo veće prihode u 2007 i dijelu 2008, ali i povećalo osnovicu kod usporedbe sa 2010.godinom.



Grafikon 2



Grafikon 3

PRIHODI PO VRSTAMA²

Prihodi od carina


Za prvi pet mjeseci naplaćno je prihoda od carina i carinskih dažbina za 20,05% manje nego u istom razdoblju 2009.godine. Ulaskom u treću godinu implementacije dinamičkog plana ukidanja carina i carinskih dažbina na robu porijeklom iz EU dolazi do usporenijeg pada prihoda, s obzirom da su carine na uvoz velikog dijela proizvoda iz EU djelimično ili u cijelosti ukinute u prethodnoj godini implementacije SSP (Grafikon 4). Pored toga došlo je i do blagog povećanja udjela uvoza

² Napominjemo da su iz analize po vrstama prihoda isključeni neuskladeni prihodi.

Banja Luka: Bana Lazarevića, 78 000 Banja Luka, Tel/fax: +387 51 335 350, E-mail: oma@UIO.gov.ba
Sarajevo: Đoke Mazalića 5, 71 000 Sarajevo, Tel:+387 33 279 553, Fax:+387 33 279 625, Web: www.oma.UIO.gov.ba

dobra čije porijeklo nije iz EU ili CEFTA u ukupnom uvozu. Ovi trendovi su utjecali i na usporeni pad prosječne ponderirane carinske stope u prva četiri mjeseca 2008-2010:


	I-IV 2008	I-IV 2009	I-IV 2010
Prosječna ponderirana stopa carine	4,41%	2,91%	2,26%



Grafikon 4

PDV

Treći mjesec zaredom neto prihodi od PDV-a su veći nego u istom mjesecu 2009.g. (Grafikon 5).




Grafikon 5

Međutim, tek u maju je kumulativ neto prihoda od PDV je prešao u pozitivnu zonu (vid. Grafikon 1). Nekoliko faktora je utjecalo na porast neto PDV-a. Blagi rast uvoza je doveo do povećane naplate bruto PDV-a. Istovremeno je blago porasla naplata PDV-a. To su indikatori koji ukazuju na porast potrošnje, ali i na rast ekonomskih aktivnosti u zemlji. Pored toga, evidentan je i porast izvoza, koji sa malom zadrškom dovodi do rasta poslovanja u kompanijama u zemlji koje su


Banja Luka: Bana Lazarevića, 78 000 Banja Luka, Tel/fax: +387 51 335 350, E-mail: oma@UIO.gov.ba
Sarajevo: Đoke Mazalića 5, 71 000 Sarajevo, Tel: +387 33 279 553, Fax: +387 33 279 625, Web: www.oma.UIO.gov.ba

povezane sa izvoznicima. Kako bi stekli realnu sliku rasta naplatu bruto PDV-a smo uporedili sa kretanjima prije izbijanja globalne krize. Kao referentnu tačku uzeli smo strukturu PDV-a iz januara 2008.g. Napominjemo da je to mjesec u kojem je naplaćen najmanji iznos bruto PDV-a u 2008.g. Kako se vidi iz Grafikona 6 početkom četvrtog kvartala 2008.g. naplaćeno je za 80% više PDV-a na uvozu nego u januaru 2008., a PDV-a u zemlji na nivou januara 2008.g. U maju 2010.g. naplaćeno je tek 20% više PDV-a na uvozu, a po prijavama u zemlji oko 5% ispod januara 2008.g. Ovo nam pokazuje da je obim potrošnje, iskazan povećanim uvozom ili porastom domaće proizvodnje, značajno ispod kretanja u 2008.g. (Grafikon 6).



Grafikon 6

Osim ovih faktora na porast neto naplate PDV-a su utjecali niži povrati PDV-a. Nakon značajnih oscilacija krajem 2008.g. i početkom 2009.g., uzrokovani nelikvidnošću i opredjeljenjem obveznika za povrate u gotovini umjesto poreskih kredita, od polovine 2010.g. nastupila je stabilizacija. Postotak povrata u odnosu na bruto PDV-a je stabilan i iznosi oko 20% bruto PDV-a. (Grafikon 7).



Grafikon 7

Podaci o obradi zahtjeva za povrate i poreske kredite iskazanih na PDV prijavama ukazuju na tempo i dinamiku odliva sa jedinstvenog računa UIO u narednim mjesecima. Očekivano, porast

Banja Luka: Bana Lazarevića, 78 000 Banja Luka, Tel/fax: +387 51 335 350, E-mail: oma@UIO.gov.ba

Sarajevo: Đoke Mazalića 5, 71 000 Sarajevo, Tel: +387 33 279 553, Fax: +387 33 279 625, Web: www.oma.UIO.gov.ba


izvoza u 2010.g. je doveo do porasta zahtjeva za povrat i poreske kredite (Grafikon 8). Porast izvoza, kao i porast ekonomskih aktivnosti u zemlji, s obzirom na rokove isplate povrata PDV-a od 30 i 60 dana od momenta podnošenja PDV prijave, odražiće se na povećane isplate povrata u narednim mjesecima.



Grafikon 8

Prihodi od akciza

Promatrano kumulativno prihodi od akciza i putarine su stabilni. Međutim, u mjesecu maju 2010.g. došlo je do pada prihoda od akcize na energente, što je pokazatelj smanjenja količine derivata, uvezeni ili u zemlji proizvedenih. Jedan od mogućih uzroka toj pojavi jeste i porast cijena energenata na svjetskom tržištu u odnosu na početak godine³.




Grafikon 9

Pored toga, zabilježen je i ozbiljan pad u naplati akciza na grupaciju proizvoda koje čine pivo, vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića, što je iznenađujuće s obzirom na sezonu i istraživanja

³ Prema podacima UIO o uvozu derivata prosječni porast cijene dizela na granici u maju je iznosio 10%.


potrošnje ovih proizvoda kod stanovništva i mladih. Nasuprot tomu, u maju je zabilježen značajan porast prihoda od akciza na kavu, te je zaostajanje za prošlogodišnjom naplatom nešto umanjeno. Prihodi od akciza na cigarete su stabilni i visoki, iako je uvođenje posebne akcize i njeno povećanje 1.1.2010. očekivano dovelo do smanjenja potrošnje.



Grafikon 10

ZAKLJUČAK

Posmatrajući strukturu prihoda od indirektnih poreza može se zaključiti da je na rast prihoda od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci najviše utjecao porast prihoda od akciza na cigarete (cca +100 mil KM) i prihoda od dodatne putarine iz cijene naftnih derivate (cca +41 mil KM). Na porast prihoda od indirektnih poreza pozitivno je utjecao i blagi rast neto prihoda od PDV-a zbog smanjenja povrata PDV-a. S druge strane, ukupan neto efekat je umanjilo planirano smanjenje prihoda od carina (-28,29 mil KM), te manji pad u naplati određenih vrsta akciza (cca - 12,5 mil KM).



Grafikon 11

Reforma javne uprave, pregled, efekti – II dio

(Autor: Aleksandar Eskić, makroekonomista u Odjeljenju)

UVOD

U okviru Programa "Forum za evropske integracije- FEI", ACIPS-ov istraživački tim izradio je studiju pod naslovom "Quo vadis, upravo?" o procjeni ostvarenog napretka u provođenju reforme javne uprave u BiH. Studija je rađena tokom posljednjeg kvartala 2009. i početkom 2010. godine da bi konačno bila predstavljena 25.02.2010. godine u ACIPS-ovim prostorijama⁴. Ovim putem vam predstavljamo drugi dio članka koji upućuje na glavne izvode te studije, dok kompletну studiju možete pogledati na ACIPS-ovoju internet stranici⁵.

IMAMO LI NOVCA?

Vrlo često se može čuti od najviših dužnosnika da institucije vlasti Bosne i Hercegovine kronično pate od nedostatka novca. Tako u razgovoru sa njima možemo čuti kako im za implementaciju bilo koje reformske mjere trebaju isključivo finansijska sredstva te da upravo nedostatak novca uzrokuje da se postojeći zadaci i dalje obavljaju na stari način, ali i nemogućnost izvršavanja potpuno novih funkcija i uloga koje su imanentne svakoj reformi. Pa tako ovo pravilo važi kada govorimo o reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini. Argumenti koji se najčešće mogu čuti su:

- Državni službenici nisu dovoljno plaćeni za postojeći obim poslova koje obavljaju dok istovremeno ti isti državni službenici stalno ističu da rade stvari koje nisu u opisu njihovog radnog mjesti i za koje nisu plaćeni,
- Nepostojanje materijalnih prepostavki za njihov efikasniji rad,
- Unutar same javne uprave ne rade dovoljno obučeni ljudi te da postojeći kadrovi nisu adekvatno raspoređeni koji bi mogli preuzeti na sebe teret reforme.


Korištena metodologija podrazumijeva poređenje izvršenja odabrane grupe rashoda u protekle tri godine sa istom grupom rashoda iz 2006. godine, kao bazne godine. Na taj način stiče se jasnija slika o dinamici kretanja ovih vrsta rashoda u posmatranom periodu po upravnim nivoima. Isto tako možemo vidjeti koliko je javna uprava opravdala investicije privrede i građana tj. koliko je javna uprava uz prikazani nivo rashoda doprinijela stvaranju novog, reformisanog ambijenta koji bi bio usklađen sa istima u referentnim demokratskim društвima kojima težimo.

Time se dolazi do zaključka da, unatoč povećanom izdvajaju za plaće i naknade uposlenih u javnoj upravi nismo dobili očekivani efekat u oblasti reforme javne uprave. Iako je povećan broj uposlenih u javnoj upravi, u nadi da ćemo na taj način doći do potrebnih novih znanja i vještina koje su potrebne za uspješnu tranziciju sistema javne uprave, i pored enormnog povećanja plaća i naknada kao novčanog stimulansa državnih službenika, što se sve može posmatrati i kao povećan napor poreskih obveznika da dođu do savremene javne uprave dorasle izazovima novog vremena, zaključujemo da je željeni rezultat izostao. Ovaj zaključak se može izvesti upravo na bazi izvještaja svih relevantnih domaćih i međunarodnih organizacija koje prate i ocjenjuju napredak u reformi javne uprave. Ako se tome doda i konačan cilj sistema javne uprave koji se ogleda u povećanju bogatstva i blagostanja zajednice, onda tek ne postoji razlog za zadovoljstvo. Ovo tim prije ako se uporedi povećano izdvajanje za plaće i naknade javnih djelatnika sa velikim padom društvenog bruto proizvoda kao mjere bogatstva i novostvorenim budžetskim deficitima i zaduženjima u 2009. godini koje će dodatno ugroziti stabilnost javnih finansija u danima koji dolaze.

⁴ Autor članka je učestvovao u ovom istraživanju u segmentu analize finansijskog aspekta procesa reforme javne uprave.


⁵ Prvi dio članka objavljen je u Biltenu br. 58.

Slika 1. Kretanje rashoda za plate i naknade po upravnim nivoima za period 2006 - 2009*



Iz gornjih grafikona može se zaključiti da upravni nivoi država i RS imaju najveći tempo rasta analiziranih grupa rashoda u posmatranom periodu. Međutim, ako se želi analizirati visinu ovih vrsta rashoda i vršiti poređenja između upravnih nivoa onda se u analizu mora uključiti i kantonalni nivo vlasti. Tek tada entitetski upravni nivoi postaju uporedivi jer su funkcije sudstva, sigurnosti, obrazovanja, zdravstvene zaštite itd. u nadležnosti kantona u okviru entiteta FBiH odnosno entiteta Republike Srpske.

Slika 2. Kretanje rashoda na ime plaća i naknada sva 4 upravna nivoa + kantoni



Tek na slici 2. uočavamo stvarnu dominaciju Federacije BiH u pogledu rashoda na ime plaća i naknada u odnosu na ostale upravne nivoe u BiH. Ako se pođe od činjenice da upravni nivoi FBiH uključujući kantone i RS imaju skoro identične upravne nadležnosti i zadaće, onda se postavlja pitanje opravdanosti u smislu veličine i troškova FBiH. Ako ovu pojavu stavimo u odnos sa rezultatima Izvještaja o napretku u provođenju Strategije javne uprave, vidimo da upravni nivo FBiH ne odstupa značajnije od rezultata ostalih upravnih nivoa. Može se zaključiti da se registrovani napredak mogao ostvariti i sa manje ulaganja u masivan upravni aparat u FBiH. Poznata je činjenica da je javna potrošnja u FBiH izuzetno visoka, ubjedljivo najviša u cijelom regionu, te ispada da je za ubrzanje reforme javne uprave potrebno angažovati još ljudskih resursa. Time bi se obesmislio postojanje ovog upravnog nivoa i upravnog aparata koji bi postao sam sebi svrha. Istovremeno ovaj nivo rashoda uzrokuje nedostatak resursa za aktivnosti koje bi dovele do harmonizacije upravnih struktura sa onima u EU. To znači da svi upravni nivoi, a

posebno FBiH, moraju sveobuhvatno analizirati postojeći nivo rashoda i rezultata koje im donosi veoma skup upravni aparat.

Postavlje se pitanje koja su očekivanja u vremenu koje dolazi kada govorimo o reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini. Nepobitna činjenica je da je privredni sistem Bosne i Hercegovine imao veoma dobre performanse do IV kvartala 2008. godine. Bruto društveni proizvod (BDP), kao mjera uspješnosti ekonomije, rastao je prosječno po stopi od skoro 6% u poslednjih 5-6 godina⁶. Reforma fiskalnog sistema, posebno u oblasti indirektnih poreza, rezultirala je enormnim prilivom sredstava u budžete svih upravnih nivoa. Budžeti su se skoro udvostručili u toku svega nekoliko godina. To znači da su vlade Bosne i Hercegovine bile u prilici da iniciraju i sprovedu mnogobrojne reforme uključujući reformu javne uprave. Rezultati, kao što možemo vidjeti najbolje iz Izvještaja o sprovođenju mjera iz AP 1, su veoma skromni. Pitanje koje se postavlja je šta možemo očekivati u vremenu koje je pred nama po pitanju reforme javne uprave kada ocjenujemo pad aktivnosti u 2009. godini za 6.1% (podatak se odnosi na region jugoistočne Evrope u cjelini) i potom neutralan rast u narednim godinama. Svi upravni nivoi se ubrzano zadužuju što znači da ćemo teret ovih poteza aktuelne vlasti osjetiti ubrzo te da će isti trajati još dugo godina.

Prema već spomenutom *Transition Report 2009* sve se više uviđa činjenica da uspješna tranzicija uključuje ne samo tržišne mehanizme i aktivnost privatnog sektora, već isto tako i efektivnu interakciju javnog i privatnog sektora i **visokokvalitetne državne institucije**. Prema poslednjem izvještaju Svjetske Banke⁷, Bosna i Hercegovina se nalazi na poslednjem mjestu prema lakoći poslovanja odnosno atraktivnosti poslovнog ambijenta. I tu nije kraj po čemu se nalazimo na začelju u poređenju sa ostalim zemljama regiona. Tu su još i indeks percepcije korupcije koju obično vežemo za javni sektor, približavanje Evropskoj uniji kao i ocjenu dinamike tranzicije. Dakle postoji realna opasnost da ekonomska kriza snažno utiče i na sam proces tranzicije tj. reformskih aktivnosti u zemlji, uključujući i reformu javne uprave. Posebno ako imamo u vidu da je do sada postignut veoma mali napredak u svakom pogledu kada su strukturalne reforme u pitanju.

Prema zaključcima iz Studije urgentno treba uraditi sljedeće:

- insistirati na provođenju Strategije reforme javne uprave i reformskih mjera postavljenih Akcionim planom 1 definisanom dinamikom
- rashode na ime plaća i naknada kao i izdatke za materijal i usluge treba posmatrati kao investiciju i ukoliko ona ne daje željene efekte, potrebno ih je hitno analizirati i redefinisati
- ove rashode posmatrati kao poreski napor privrede i građanstva te se i društveno odgovorno ponašati u skladu sa tim
- unaprijediti ekonomičnosti i produktivnost javne uprave, te uvesti sistem de/stimulisanja za ne/postignute rezultate
- rashode državne uprave uskladiti sa ekonomskim rastom tj. ne dozvoliti da oni i dalje rastu, što znači da relativno raste i poresko opterećenje građana dok privreda trpi

Nepobitna činjenica je da je BiH propustila šansu da reformiše sistem javne uprave uz mnogo manje napore i u daleko boljim ekonomskim uslovima od onih koji nam predstoje. Borba za svaku marku iz budžeta biće žestoka i da ćemo, ukoliko reforma javne uprave ne bude postavljena visoko na listi prioriteta, imati stanje kojim objektivno ne možemo biti zadovoljni.

⁶ Transition Report 2009, European Bank for Reconstruction and Development

⁷ Doing Business 2009, World Bank

Banja Luka: Bana Lazarevića, 78 000 Banja Luka, Tel/fax: +387 51 335 350, E-mail: oma@UIO.gov.ba
Sarajevo: Đoke Mazalića 5, 71 000 Sarajevo, Tel:+387 33 279 553, Fax:+387 33 279 625, Web: www.oma.UIO.gov.ba

PREPORUKE

Analizom svih gore navedenih izvora nametnuo se zaključak da su Bosna i Hercegovina i njena javna uprava i dalje suočene sa brojnim problemima u ispunjavanju svojih domaćih i međunarodnih obaveza. Ključni problemi koji su u Studiji identifikovani, a odnose se na suviše spor i neefikasan proces provođenja reforme javne uprave, su: nedostatak političke volje, nedostatak potrebnih znanja i vještina samih reformatora, kao i nezadovoljavajući način alokacije i korištenja raspoloživih finansijskih resursa.

Analizirajući dosadašnji tok reforme javne uprave u BiH iz perspektive (ne)postojanja političke volje uočen je jedan od ključnih problema: **u BiH ne postoji politička volja za koordiniranom reformom javne uprave**. Dakle, na različitim upravnim nivoima može se govoriti o više ili manje političke volje da se provede reforma javne uprave, dok ulaskom u sferu potrebe za njenom koordinacijom, politička volja se "topi". Stoga i nije iznenađujući drugi bitan zaključak istraživanja koji se odnosi na činjenicu da, gledano u cjelini, **proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini usporava**.

Isto tako, uspjeh reforme javne uprave podrazumijeva odgovarajuće upravno obrazovanje i posjedovanje upravnih vještina, barem kod one kritične mase državnih službenika koji jesu i biće glavni nosioci reformskih napora. Javna uprava u BiH na svim upravnim nivoima nema sistemski riješeno pitanje upravnog obrazovanja i obuke. Postojeći institucionalni i regulatorni okviri nemaju dovoljno kapaciteta da zadovolje stvarne potrebe za upravnim obrazovanjem i obukom što se mora smatrati strateškom greškom. Drugim riječima, sa reformom javne uprave se počelo bez odgovarajuće pripreme u pogledu obrazovanja i obuke njenih ključnih aktera.

Kada se analizira finansijski aspekt procesa reforme javne uprave, polazi se od toga da svaka reforma na bolje zahtjeva određena finansijska sredstva. Ako se pođe od toga da je **budžet zapravo odraz prioriteta i politika onih koji ga kreiraju i usvajaju**, ne možemo biti zadovoljni sa mjestom na kojem se nalazi reforma javne uprave. Ovo nije, niti može biti subjektivan stav bilo koga, već se mora posmatrati u svjetlu obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela stupivši u ugovorne odnose sa Evropskom unijom prvenstveno. Može se zaključiti da Bosna i Hercegovina ne izdvaja dovoljno sredstava, niti ta skromna sredstva troši na produktivan i ekonomičan način kako bi pojačala tempo i prilagodila svoj upravni sistem zahtjevima vremena, svoje privrede i građana. Isto tako, sredstva u okviru Fonda za reformu javne uprave pri Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH su, i nakon skoro tri godine od uspostavljanja ovog Fonda, još uvijek skoro u potpunosti neiskorištena i ne doprinose svrsi za koju su namijenjena. Ovdje se svakako ne uzima u obzir projekat koji se odnosi na uspostavu info pultova koji se praktično sveo na izradu nekoliko (ne)informativnih letaka postavljenih na nekoliko drvenih polica koji nisu predstavljeni izazov niti za stolarsku struku tako da se ovaj "projekat" ne može smatrati iskorakom u ovoj oblasti. Zbog toga se privrednici i građani susreću sa istim problemima sa kojima su se suočavali i ranije dok država gubi i ono malo reputacije i ugleda što uživa u međunarodnim odnosima, i svi zajedno trpimo tiraniju statusa quo. Poznato je da sociološka nauka stagnaciju tretira kao jedan oblik nazadovanja što građani ove zemlje najbolje osjete na svojoj koži. Od javnog sektora se traži rezultat jer se reformski proces ne može mjeriti riječima nego djelima. Na tragu toga, aktivnosti javne uprave moraju biti u skladu sa političkim ciljevima i odlukama, uz puni respekt korisnika. Iako su učinjeni značajni reformski koraci, još uvijek predstoje veliki izazovi u pogledu stvaranja administrativnog kapaciteta na svim nivoima vlasti u cilju dosprijeća standarda koja mora ispuniti svaka država prije poziva za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Nalazi do kojih su istraživači na Studiji došli, analizirajući faktore političke volje, upravnog znanja i vještina, te neophodnih finansijskih sredstava, ne pružaju razloge za optimizam kada se radi o uspjehu procesa reforme javne uprave u BiH. Opći zaključak se može svesti na jednu rečenicu u kojoj će se ustvrditi kako nema političke volje za koordiniranom reformom javne uprave, kao ni

potrebnih savremenih upravnih znanja i vještina kod ključnih reformskih snaga odgovornih za provođenje reformskih mjera i aktivnosti, dok je glavni problem finansijski, ne njihova oskudnost, nego neadekvatne procedure alokacije i njihova distribucija. U nastavku predstavljamo glavne preporuke Studije usmjerene na rješavanje postojećih problema i dostizanje željenih ciljeva.

UČITI, UČITI I SAMO UČITI!

U nastavku procesa reforme javne uprave, upravnom obrazovanju i obuci se mora posvetiti dodatna pažnja, što se može postići redefinisanjem pozicije obrazovanja i obuke u postojećem strateškom okviru reforme javne uprave. U tom smislu, aktuelna priprema Akcionog plana 2 Strategije RJU se čini kao odgovarajući, ali i jedini mogući, prostor za izvođenje pomenutog zahvata. Na samom početku potrebno je razmišljati o formiranju Radne grupe za upravno obrazovanje i obuku čiji bi osnovni zadatak bila izrada Strategije obrazovanja i obuke za reformu javne uprave. Pored izrade pomenutog strateškog dokumenta, Radna grupa bi imala zadatak da:

- 1) Omogući komunikaciju i saradnju između svih institucija uključenih u upravno obrazovanje i obuku (agencije za državnu službu, međunarodne agencije, univerziteti i fakulteti, NVO-i);
- 2) Osigura komunikaciju i saradnju između svih institucija koje se bave upravnim obrazovanjem i obukom sa vladama u BiH sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave.

Strategija treba podrazumijevati i aktivnije uključivanje akademске zajednice u proces reforme javne uprave i to prvenstveno putem pokretanja interdisciplinarnog postdiplomskog programa u oblasti javne uprave. Njegov osnovni mandat bi bio da utemelji centralnu tačku unutar sistema visokog obrazovanja u BiH namijenjenu akademskom studiju javne uprave, u potpunosti usklađenom sa potrebama procesa reforme javne uprave.

Osnivanjem nevladine organizacije koja bi se nazvala "Centar za javnu upravu" ili "Upravna akademija" i sl., bila bi omogućena efikasna koncentracija znanja i vještina iz nevladinog sektora koje su potrebne javnom sektoru i utvrđili bi se modeli saradnje sa institucionalnim okvirom reforme javne uprave.

ULAGATI NA SIGURNO!

Izdvajanja za obuku državnih službenika su pokazatelj ozbiljnosti pristupa u pronaalaženju rješenja za unaprjeđenje upravnih struktura. Isto tako, rashode na ime plaća i naknada, kao i izdatke za materijal i usluge, treba posmatrati kao investiciju i, ukoliko ona ne daje željene efekte, potrebno ih je hitno analizirati i redefinisati. Rashode državne uprave treba uskladiti sa ekonomskim rastom tj. ne dozvoliti da oni i dalje rastu, što znači da relativno raste i poresko opterećenje građana dok privreda trpi. Istovremeno, potrebno je dodatno ulagati u kadrove koji su u stanju da iznesu teret reforme. **Rad i radni rezultati moraju postati jedino mjerilo nagrađivanja.** To se odnosi kako na nivo pojedinca, tako i na nivo organizacione jedinice i organizacije u cijelini. Uvođenje takmičarskog duha može biti način oslobađanja "uspavanog" radnog i kreativnog potencijala u javnoj administraciji.

Upostavom Fonda za javnu upravu stvorena su osnovna pravila i procedure rada, ali oni nisu dali očekivane rezultate do sada. Korisno bi bilo da se prilikom odabira projekata i dobijanja sredstava za njihovo finansiranje uzmu u obzir realne okolnosti, poput različitih početnih pozicija kada se zajednički krenulo u reformu javne uprave, kao i trenutno različit stepen razvoja, ali i postojećih i budućih potreba kako bi ovaj instrument odgovorio svojoj svrsi. Obzirom na različite početne pozicije upravnih nivoa, kao i trenutno različit postignuti nivo u reformi javne uprave bilo bi korisno izdvojiti dio sredstava Fonda za reformu javne uprave, koji bi bio namijenjen upravnim nivoima pojedinačno za realizaciju odabranih aktivnosti. Time bi se pomjerili sa mrtve tačke i učinili mali početni uspjesi koji bi indukovali sprovođenje zajednički usaglašenih reformskih mjera.

To bi se moglo opisati kao apel za postepenu konvergenciju svih upravnih nivoa poštujući, u ovom prelaznom periodu, njihove različite potrebe. Naš ultimativni cilj treba biti i ostati kontinuirano unapređenje odnosa ulaganja i koristi od državne službe.

Dalje, treba uvesti prihvatljive metode „organizacionog pamćenja“, što je u skladu sa ISO standardima koji se tiču javne uprave, a odnosi se na dokumentaciju procesa i procedura sa jasno označenim ulaznim i izlaznim informacijama, nosiocima aktivnosti i definisanim vremenskim okvirom za donošenje predviđenih odluka. Ostavljanje pisanih tragova u obliku memoranduma o svim bitnim aktivnostima je ključna stvar za uvođenje sistema organizacionog pamćenja. Upravo svaka promjena, posebno kod rukovodećih državnih službenika, uzrokuje nepotrebni gubitak vremena „nasljednika“, dok ne upozna dokle je došao „prethodnik“, i šta se očekuje od njega ili nje u periodu koji slijedi, što uvećava troškove realizacije same reformske mjere i ne ostavlja prostor za implementaciju neke druge, nove reformske mjere. Dodatno, poželjno je da novi rukovodilac provede određeno vrijeme sa odlazećim kako bi se na pravovremeno i adekvatno informisao o važnim i urgentnim zadacima koji stoje pred organizacijom ili organizacionom jedinicom. S tim u vezi bilo bi dobro istražiti koliki su troškovi sada već višegodišnjeg neimenovanja rukovodilaca nekih od najvažnijih institucija u zemlji. Nema sumnje da su ogromni.

ZAKLJUČAK

Dosadašnji način rada nije dao potrebne i željene rezultate. Hiperprodukcija tj. inflacija kvazi-kvalifikovanih kadrova samo je unijela pometnju i dodatno narušila vrijednosni sistem koji je već odavno ozbiljno narušen i veoma krhak. Konsenzus, kao vrhovni princip, ne smije se dovoditi u pitanje i stavljati na probu svaki dan jer time ne gradimo bolju budućnost već propuštamo mnogobrojne šanse za ukupan napredak naše zajednice.

Iz aktivnosti Odjeljenja

Neum, 27-29. maj 2010. - U organizaciji konsultanstke i izdavačke kuće „Revicon“ d.o.o. iz Sarajeva u Neumu je održan XI. međunarodni simpozij na temu „Evropski put BiH u funkciji razvoja“. U sekциji „Porezi“ dr.sc. Dinka Antić, šef Odjeljenja za makroekonomsku analizu, održala je prezentaciju na temu „PDV (r)evolucija u EU i implikacije na sistem PDV-a u BiH“. Ona je opisala tekuće mjere politika PDV koje su članice poduzele u cilju ublažavanja negativnih efekata globalne krize i reforme u sistemu PDV-a u EU, posebno u području oporezivanja usluga i primjene kriterija efektivne uporabe i uživanja, uvođenja jedinstvenih pravila PDV grupe i pravila povrata oporezivim osobama sa sjedištem izvan EU. Dr. Antić je naglasila potrebu usklađivanja Zakona o PDV-u u BiH sa izmjenama pravnog okvira EU kako bi se osigurao ravnopravan porezni položaj BH kompanija u odnosu na kompanije iz EU.

Banjaluka, 9. juni 2010. – U sklopu seminara "Upravljenje općinom u situaciji ograničenih prihoda", koji je organizovao Projekat upravne odgovornosti BiH⁸ (GAP), sudjelovali su vodeći ljudi, načelnici i načelnici odjeljenja za finansije i budžet, iz 36 općina koje pokrivaju GAP-ovi regionalni uredi u Banjaluci i Tuzli. Aleksandar Eskić, makroekonomista u Odjeljenju, održao je prezentaciju na temu "Razvoj programskega budžeta – kako odrediti prioritete?". Cilj prezentacije je bio upoznati učesnike sa osnovnim postulatima procesa izrade budžeta zasnovanog na programima, kao i ključnim pretpostavkama potrebnim za unaprjeđenje postojeće prakse izrade budžeta u bosanskohercegovačkim općinama. U svojem izlaganju A. Eskić je istaknuo sljedeće prednosti budžeta baziranog na programima: (i) olakšano je razumijevanje planiranog i ostvarenog stepena kvaliteta aktivnosti koje se finansiraju iz općinskog budžeta od strane svih interesnih grupa i građana; (ii) razvijajući proces razvoja programskega budžeta općinske vlasti ugrađuju princip demokratičnosti u svoje aktivnosti što zapravo i predstavlja jedan od njihovih ključnih prioriteta; (iii) izrada budžeta zasnovanog na programima dobija svoj puni smisao u trenutku kada se općine suočavaju sa padom prihoda i smanjenjem potencijala za finansiranje svojih aktivnosti; (iv) općine se ovim pridružuju naporima viših upravnih nivoa koji su započeli aktivnosti na razvoju procesa izrade programskega budžeta prije nekoliko godina. U prezentaciji su navedeni primjeri najboljih praksi lokalnih zajednica u SAD koje je autor, kao Hubert H. Humphrey Fellow, imao priliku posjetiti tokom jednogodišnjeg studijskog boravka u SAD.

⁸ Projekat upravne odgovornosti BiH (Governnace Accountability Project) se fazno implementira u BiH od 2004. godine i pokriva 72 općine u Bosni i Hercegovini. Projekat finansiraju USAID, SIDA i Ambasada Kraljevine Holandije.

Banja Luka: Bana Lazarevića, 78 000 Banja Luka, Tel/fax: +387 51 335 350, E-mail: oma@UIO.gov.ba
Sarajevo: Đoke Mazalića 5, 71 000 Sarajevo, Tel:+387 33 279 553, Fax:+387 33 279 625, Web: www.oma.UIO.gov.ba

Konsolidovani izvještaji

(pripremila: Aleksandra Regoje i Mirela Kadić)

Tabela 1. (Konsolidovani izvještaji: BiH, entiteti, JR)

1. Konsolidovani izvještaj uključuje:

- prihode od indirektnih poreza koje prikuplja Uprava za indirektno oporezivanje na Jedinstveni račun,
- transfere sa Jedinstvenog računa UIO za servisiranje vanjskog duga,
- transfere sa Jedinstvenog računa UIO za finansiranje Brčko Distrikta, kantona, općina i Direkcija za puteve,
- prihode i rashode budžeta institucija Bosne i Hercegovine,
- prihode i rashode budžeta Federacije BiH,
- prihode i rashode budžeta Republike Srpske.

Tabele 2.1. – 2.3. (Konsolidovani izvještaji: kantoni)

1. Konsolidovani izvještaj uključuje:

- Prihode i rashode budžeta kantona
- Prihode i rashode budžeta pripadajućih općina

2. Neto finansiranje se odnosi na razliku primljenih zajmova i njihove otplate

BiH: entiteti i JR, I-V, 2010.

	I	II	III	IV	V	Ukupno
Prihodi	397,27	376,69	432,13	536,34	444,29	2.186,71
Poreski prihodi	366,66	344,7	391,22	446,35	414,47	1.963,41
Indirektni porezi	349,58	325,06	351,17	378	393,51	1.797,33
PDV	203,17	206,85	223,46	232,17	246,86	1.112,51
PDV na uvoze	104,71	150,93	175,26	182,11	187,14	800,15
PDV obaveza prema PDV prijavama	145,92	114,51	97,28	108,08	117,2	582,98
PDV prema automatskom razrezu od stane UIO	0,02	0	0	-0,01	0,06	0,08
PDV jednokratne uplate	0,24	0,2	0,04	0,04	0,21	0,73
Ostalo	2,11	2,38	1,88	2,49	2,24	11,11
Povrat PDV	-49,83	-61,17	-51	-60,55	-60	-282,54
Carine	16,6	22,16	26,57	24,68	24,98	114,99
Porez na promet	0	0	0	0	0,01	0,02
Akciza	106,54	76,03	77,99	95,23	94,93	450,72
uvozni pr.	65,23	52,46	54,87	61,64	57,64	291,83
u zemlji	41,31	23,57	23,13	33,6	37,28	158,89
Putarina	22,98	19,17	22,29	25,62	26,63	116,68
Ostalo	1,06	1,19	1,75	1,46	1,32	6,78
Ostali povrati	-0,77	-0,35	-0,88	-1,16	-1,22	-4,37
Direktni porezi	17,08	19,64	40,05	68,35	20,97	166,08
Prihodi od poreza na dobit	9,35	10,81	29,18	57,57	11,75	118,66
Prihodi od poreza na dohodak	7,1	8,1	9,89	9,8	8,31	43,20
Ostali direktni porezi	0,63	0,73	0,98	0,98	0,91	4,22
Doprinosi	0	0	0	0	0	0,00
Neporeski prihodi	28,47	30,05	39,89	89,83	27,83	216,09
Grantovi	2,14	1,93	1,01	0,16	1,98	7,22
Rashodi na obračunskoj osnovi	443,83	360,88	521,79	473,26	467,65	2.267,41
Bruto plate i naknade troškova zaposlenih	106,66	109,03	120,73	119,06	119,19	574,66
Izdaci za materijal i usluge	11,03	15,25	29,03	21,94	28,74	105,99
Subvencije i transferi	102,08	93,61	178,51	147,07	121,53	642,80
Kamate (domaće i strane)	2,47	3,67	10,97	5,16	8,97	31,24
Kamate na ino-dug	2,47	3,57	9,09	5,14	8,97	29,24
Kamate na unutrašnji dug	0	0,1	1,88	0,02	0	2,00
Ostala tekuća potrošnja	4,6	10,71	9,75	9,75	14,44	49,24
Kapitalni izdaci	12,14	12,27	17,32	5,13	6,35	53,23
Ostali izdaci	58,29	7,4	-27,16	10,11	9,33	57,98
Transferi sa JR	146,76	109,34	185,74	155,61	164,4	761,85
od čega: Budžet BiH	0	0	0	0	0	0,00
od čega: FBiH / kantoni, općine, Direkcija za ceste	104,84	77,11	150,31	120,5	124,96	577,73
od čega: RS / gradovi, općine, JP "Putevi RS"	31,11	22,93	25,42	23,76	27,31	130,54
od čega: Brčko	10,81	9,3	10	11,34	12,13	53,58
Primljene otplate datih zajmova (neto) i kapitalni dobici	-0,2	-0,4	-3,1	-0,56	-5,3	-9,56
Sveukupni bilans	-46,56	15,81	-89,67	63,08	-23,36	-80,70
Finansiranje	46,56	-15,81	89,67	-63,08	23,36	80,70

Tabela 1.

Bosansko-podrinjski kanton, I-III 2010.g.

		I	II	III	I-III 2010
1	Prihodi (11+12+13+14)	2.789.712	2.491.593	2.466.264	7.747.570
11	Prihodi od poreza	2.354.969	2.109.402	2.141.597	6.605.968
	Porezi na dohodak i dobit	189.327	221.999	226.167	637.493
	Porez na imovinu	20.780	44.620	14.972	80.371
	Indirektni porezi	2.144.691	1.842.553	1.900.165	5.887.409
	Ostali porezi	171	230	294	695
12	Neporezni prihodi	325.862	285.449	235.582	846.893
13	Grantovi	95.845	93.354	84.982	274.181
14	Ostali prihodi	13.036	3.388	4.103	20.527
2	Rashodi (21+22)	2.746.925	3.248.773	2.938.617	8.934.315
21	Tekući izdaci	2.746.925	3.248.948	2.938.792	8.934.665
	Bruto plaće i naknade	1.766.073	1.821.355	1.860.522	5.447.950
	Izdaci za materijal i usluge	431.172	363.368	431.632	1.226.171
	Grantovi	497.920	1.063.364	645.833	2.207.117
	Izdaci za kamate i ostale naknade	51.559	862	806	53.227
	Doznake nižim potrošackim jedinicama	200	0	0	200
22	Neto pozajmljivanje*	0	-175	-175	-350
3	Neto nabavka nefinansijskih sredstava	47.007	30.182	118.454	195.643
4	Vladin suficit/deficit (1-2-3)	-4.219	-787.363	-590.806	-1.382.388
5	Neto finansiranje**	-154.063	-14.020	-15.213	-183.297

Tabela 2.1.

Srednjobosanski kanton, I-III 2010.g.

		I	II	III	I-III 2010
1	Prihodi (11+12+13+14)	15.023.545	13.518.837	14.271.054	42.813.436
11	Prihodi od poreza	12.536.490	11.209.102	11.627.750	35.373.342
	Porezi na dohodak i dobit	1.711.595	1.699.951	1.867.334	5.278.879
	Porez na imovinu	338.414	496.048	375.361	1.209.822
	Indirektni porezi	10.476.726	8.996.477	9.376.777	28.849.980
	Ostali porezi	9.755	16.627	8.278	34.660
12	Neporezni prihodi	2.315.995	2.116.970	2.445.591	6.878.556
13	Grantovi	171.060	187.765	197.713	556.538
14	Ostali prihodi	0	5.000	0	5.000
2	Rashodi (21+22)	12.723.697	13.776.924	15.845.223	42.345.844
21	Tekući izdaci	12.723.697	13.776.924	15.861.555	42.362.176
	Bruto plaće i naknade	8.717.393	9.072.322	10.171.382	27.961.096
	Izdaci za materijal i usluge	2.063.634	1.949.141	1.864.729	5.877.504
	Grantovi	1.877.196	2.669.265	3.712.525	8.258.987
	Izdaci za kamate i ostale naknade	12.063	12.586	33.516	58.165
	Doznake nižim potrošackim jedinicama	53.411	73.609	79.403	206.423
22	Neto pozajmljivanje*	0	0	-16.332	-16.332
3	Neto nabavka nefinansijskih sredstava	-29.165	81.593	83.466	135.894
4	Vladin suficit/deficit (1-2-3)	2.329.013	-339.680	-1.657.635	331.698
5	Neto finansiranje**	-24.152	50.026	-22.443	3.430

Tabela 2.2.

Unsko-sanski kanton, I-III 2010.g.

		I	II	III	I-III 2010
1	Prihodi (11+12+13+14)	18.648.220	15.480.295	17.244.905	51.373.421
11	Prihodi od poreza	14.407.195	12.536.359	13.513.640	40.457.195
	Porezi na dohodak i dobit	1.349.476	1.472.730	2.174.561	4.996.767
	Porez na imovinu	523.039	556.445	358.543	1.438.027
	Indirektni porezi	12.530.795	10.504.506	10.975.835	34.011.136
	Ostali porezi	3.886	2.679	4.701	11.265
12	Neporezni prihodi	3.015.866	2.832.979	3.366.613	9.215.458
13	Grantovi	1.225.159	110.957	364.652	1.700.768
14	Ostali prihodi	0	0	0	0
2	Rashodi (21+22)	12.839.992	17.370.140	18.208.180	48.418.312
21	Tekući izdaci	12.839.992	17.370.140	18.209.895	48.420.027
	Bruto plaće i naknade	11.046.507	11.611.301	11.195.059	33.852.867
	Izdaci za materijal i usluge	1.027.810	1.390.128	1.420.665	3.838.603
	Grantovi	397.889	3.016.701	3.200.605	6.615.195
	Izdaci za kamate i ostale naknade	15.724	90.776	98.609	205.109
	Doznake nižim potrošackim jedinicama	352.062	1.261.234	2.294.957	3.908.253
22	Neto pozajmljivanje*	0	0	-1.715	-1.715
3	Neto nabavka nefinansijskih sredstava	102.275	483.704	328.660	914.639
4	Vladin suficit/deficit (1-2-3)	5.705.953	-2.373.549	-1.291.934	2.040.469
5	Neto finansiranje**	-17.891	-51.671	-39.948	-109.510

Tabela 2.3.